

t116_group_3 (TMPyfYYY- EekqTj4HU9uXqdBTM9uLLancPad)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v15_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_group_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k6_group_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $g3_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u2_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge \\ & ((v3_group_1 X0) \wedge ((v5_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. \\ & ((v15_algstr_0 X1) \wedge (m1_group_2 X1 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 \\ & X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (r1_group_2 X0 (k6_group_3 X0 X1 X2) X1))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 \\ & X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \wedge (((v15_algstr_0 X1) \wedge \\ & (m1_group_2 X1 X0)) \wedge ((v15_algstr_0 X2) \wedge (m1_group_2 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & ((r1_group_2 X0 X1 X2) \Leftrightarrow (X1 = X2)) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v2_group_1 \\ & X1) \wedge (l3_algstr_0 X1)))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 \\ & X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \wedge ((m1_group_2 X1 X0) \wedge \\ & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow ((v15_algstr_0 (k6_group_3 \\ & X0 X1 X2)) \wedge (m1_group_2 (k6_group_3 X0 X1 X2) X0)) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow ((v1_group_3 \\ X1 X0) \Leftrightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0) \Rightarrow (k6_group_3 \\ X0 X1 X2 = g3_algstr_0 (u1_struct_0 X1) (u2_algstr_0 X1)))))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l3_algstr_0 X0) \Rightarrow ((v15_algstr_0 X0) \Rightarrow (X0 = g3_algstr_0 (u1_struct_0 X0) (u2_algstr_0 X0))) \quad (6)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.((v15_algstr_0 X1) \wedge (m1_group_2 \\ X1 X0) \Rightarrow (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge \\ ((v5_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))))) \Rightarrow (v1_group_3 X1 X0))) \end{aligned}$$